

Na osnovu člana 18. stav 1., člana 87. stav 3 i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a nakon Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 08-1-849/21 od 30.07.2021. godine za nabavku knjiga za potrebe JU "Biblioteka Sarajeva - odjeljenje Američki kutak" i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 08-1-857/21 od 03.08.2021. godine, zaključen je

## U G O V O R

### za nabavku knjiga za potrebe JU "Biblioteka Sarajeva - odjeljenje Američki kutak"

Ugovorne strane

#### 1. Naručilac roba

**JU "Biblioteka Sarajeva"**, Mis Irbina 4, Sarajevo, koju zastupa v.d. direktora Narcis Saračević, kao naručilac roba (u daljem tekstu naručilac)

Identifikacioni broj: 4200301270007

Telefon: 033 26 50 30

e-mail: info@bgs.ba

#### 2. Isporučilac roba

**Books.ba d.o.o. Sarajevo**, Valtera Perića 8, koga zastupa direktor, Edvard Močić, kao Isporučilac (u daljem tekstu: Isporučilac)

MBS: 65-01-0911-11

Transakcijski račun: 1610000097530019

Identifikacioni broj: 4201710060002

PDV broj: 201710060002

Tel: 033 718 510

Fax: 033 718 511

e-mail: info@books.ba

## I PREDMET UGOVORA

### Član 1.

Ovim Ugovorom ugovorne strane regulišu pitanja vezana za realizaciju nabavke knjiga za potrebe JU "Biblioteka Sarajeva - odjeljenje Američki kutak".

Ugovor se zaključuje na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 08-1-857/21 od 03.08.2021. godine na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 08-1-849/21 od 30.07.2021. godine i ponude Ponuđača broj: WN3601377 koja je sastavni dio ovog Ugovora.

## II VRIJEDNOST UGOVORA

### Član 2.

Vrijednost Ugovora za period trajanja isporučenih roba bez poreza na dodatnu vrijednost iznosi:

1.142,31 KM

(slovima: hiljadustotinučetredesetdvije i 31/100 KM)

Porez na dodatu vrijednost (17%) iznosi:

194,19 KM

(slovima: stotindevedesetčetiri i 19/100 KM)

Ukupna vrijednost Ugovora za period isporuke roba, sa porezom na dodatu vrijednost iznosi:

1.336,50 KM

(slovima: hiljadutristotinetridesetšest i 50/100 KM)

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati u toku trajanja ovog Ugovora.

## III NAČIN PLAĆANJA

### Član 3.

Nakon izvršene isporuke predmetnih roba, Naručilac će na osnovu računa izvršiti isplatu ugovorene cijene iz člana 2. ovog Ugovora, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema iste, na transakcijski račun Isporučioca roba broj: 1610000097530019, koji je otvoren kod Raiffeisen banke.

## IV VAŽENJE UGOVORA

### Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na ugovoreni period isporuke roba računajući od dana obostranog potpisivanja do realizacije.

## V ROKOVI ISPORUKE ROBA

### Član 5.

Isporučilac roba se obavezuje da će isporučenje robe iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti stručno i kvalitetno, i to najkasnije 10 (deset) dana od datuma obostranog potpisivanja ovog Ugovora.

## VI OBAVEZE NARUČIOCA ROBA

### Član 6.

Naručilac se obavezuje da:

- plaćanje izvrši u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog računa;
- da primljenu robu pregleda na uobičajen način i da o vidljivim nedostacima u kvaliteti ili očiglednim greškama obavijesti dobavljača u roku od 7 (sedam) dana,
- ukoliko se pregled isporučene robe izvrši u prisustvu Predstavnik Isporučioca, i ispostavi se da određene predmetne robe imaju vidljive nedostatke u kvaliteti ili očigledne greške, isto će saopštiti odmah i zahtijevati zamjenu navedene robe, novom robom odgovarajućeg kvaliteta;
- nakon izvršenog pregleda i prijema predmetnih roba uoči nedostake koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja predmetnih roba, odnosno da roba ima skrivene nedostatke, naručilac je dužan odmah o tome obavijestiti Isporučioca roba, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana izvršenog prijema, u suprotnom nema pravo na reklamaciju.



## VII OBAVEZE ISPORUČIOCA ROBA

### Član 7.

Isporučilac se obavezuje da:

- odgovara za materijalne nedostatke odnosno za kvalitet predmetne robe;
- u slučaju utvrđenih materijalnih i vidljivih nedostataka u kvaliteti, isporučenu robu zamijeni novom robom zadovoljavajućeg kvaliteta u roku od 30 (trideset) od dana prijema obavijesti od strane Naručioca;
- u slučaju obavještenja od strane Naručioca da isporučene predmetne robe imaju skriveni nedostatak, isti je dužan otkloniti u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema obavijesti od strane naručioca.

## VIII IMENOVANJE KOORDINATORA

### Član 8.

Naručilac roba će imenovati ovlaštenu osobu (koordinatora) za praćenje uspješnosti realizacije predmeten isporuke roba.

## IX UGOVORNA KAZNA

### Član 9.

Za svaki dan neopravdanog zakašnjenja u isporuci robe navedenih u Obrascu za cijenu ponude pod red br. 1, 2, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu na ime ugovorene kazne plati 1% (jedan %) cjelokupne vrijednosti isporučenih roba.

## X NAKNADA ŠTETE

### Član 10.

Isporučilac roba je dužan nadoknaditi štetu, koja nastupi iz djelovanja ili propuštanja isporučioaca u izvršavanju ovog Ugovora, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

## XI VIŠA SILA

### Član 11.

Za svrhe ovog Ugovora, pod višom silom se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja Ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovorenih obaveza.

Nemogućnosti bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovorenih obaveza neće se smatrati raskidom ugovora ili neispunjenjem ugovorene obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi uslijed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem:

- a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog ugovora i
- b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja i preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

## XII RASKID UGOVORA

### Član 12.

Pravo na raskid Ugovora zadržavaju obje ugovorne strane u slučaju da jedna od ugovornih strana ne ispunjava svoje ugovorene obaveze, s tim što su obavezne da o svojoj namjeri u pisanoj formi obavijeste drugu ugovornu stranu najmanje u roku od 15 (petnaest) dana unaprijed.

### XIII CESIJA

#### Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da povjerilac neće moći prenijeti svoja potraživanja prema dužniku na drugog ili da ga neće moći prenijeti bez dužnikovog pristanka, u skladu sa članom 436.stav 2. Zakona o obligacionim odnosima.

### XIV POVJERLJIVOST

#### Član 14.

Ugovorne strane i njihovo osoblje ne mogu za vrijeme trajanja ovog Ugovora, kao i nakon prestanka njegovog važenja, u skladu sa zakonom, objaviti nikakvu povjerljivu informaciju koja se odnosi na predmet, ovog Ugovora ili poslovanje ugovornih strana, bez prethodne pisane saglasnosti ugovornih strana.

### XV RJEŠAVANJE SPOROVA

#### Član 15.

Ugovorne strane će uložiti maksimalne napore, da sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, riješe sve eventualne sporove koji se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovom interpretacijom. U slučaju da se spor između ugovornih strana u vezi sa ovim Ugovorom ne može sporazumno riješiti, isti će se povjeriti na rješavanje stvarno nadležnog Suda u Sarajevu.

### XVI OSTALE ODREDBE

#### Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ugovornih strana.

#### Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA IZVRŠIOCA  
DIREKTOR

Ed



Broj: 002-08/21  
Sarajevo, 12.08.2021. godine

ZA NARUČIOCA

V.D. DI

Narcis



Broj: 08-1-898/21  
Sarajevo, 11.08.2021. godine